

t3_metric_6 (TMbyKXE- HBP66Mx8b1yWLVqLn3argbjyqRcd)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_pcomps_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_metric_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_metric_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_metric_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_metric_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_metric_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_numbers : \iota$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_real_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 \\
& X0 X0) k1_numbers) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 X0 X0) k1_numbers)))))) \Rightarrow ((r1_pcomps_1 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4. \\
& (m1_subset_1 X4 X0) \Rightarrow (((k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 X3 = k6_numbers) \Rightarrow \\
& (X2 = X3)) \wedge ((X2 = X3) \Rightarrow (k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 X3 = k6_numbers))) \wedge \\
& ((k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 X3 = k1_metric_1 X0 X0 X1 X3 X2) \wedge (r1_xxreal_0 \\
& (k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 X4) (k7_real_1 (k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 X3) \\
& (k1_metric_1 X0 X0 X1 X3 X4))))))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) k1_numbers)))) \Rightarrow ((v5_metric_1 \\
& X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 \\
& X3 X0) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 X4 X0) \Rightarrow (r1_xxreal_0 (k1_metric_1 \\
& X0 X0 X1 X2 X4) (k7_real_1 (k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 X3) (k1_metric_1 \\
& X0 X0 X1 X3 X4)))))))
\end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) k1_numbers)))) \Rightarrow ((v4_metric_1 \\
& X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 \\
& X3 X0) \Rightarrow (k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 X3 = k1_metric_1 X0 X0 X1 X3 X2))))
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) k1_numbers)))) \Rightarrow ((v3_metric_1 \\ & X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 \\ & X3 X0) \Rightarrow ((k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 X3 = k6_numbers) \Rightarrow (X2 = X3)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) k1_numbers)))) \Rightarrow ((v2_metric_1 \\ & X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow (k1_metric_1 X0 X0 X1 X2 \\ & X2 = k6_numbers))) \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ & (v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) k1_numbers) \wedge (m1_subset_1 X1 \\ & (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) k1_numbers)))))) \Rightarrow \\ & ((r1_pcomps_1 X0 X1) \Leftrightarrow ((v2_metric_1 X1 X0) \wedge ((v3_metric_1 X1 X0) \wedge \\ & ((v4_metric_1 X1 X0) \wedge (v5_metric_1 X1 X0)))))) \end{aligned}$$